




imatge: Freepik

# AS MENSTRUACIONS FÒRÇA DOLOROSES?

/Salut

Generalitat  
de Catalunya

S e pendent era menstruacion o en quinsevolh moment deth cicle menstruau (tanben pòt èster dehòra deth cicle), as dolor abdominau o pelvian intens que t'incapacite entà hèr es causes abituaus (anar tar nstitut, tath trabalh, etc.), dilhèu as ua malautia nomentada endometriòsi. Tanben la poiries auer se sentes aguest dolor intens coïncidint damb es deposicions e era miccion (mès comuna pendent era menstruacion) o pendent es relacions sexuaus damb penetracion.



S'ei eth tòn cas, sollicita ua visita en tòn Centre d'Atención ara Salut Sexuau e Reproductiva (ASSIR) o en tòn Centre d'Atención Primària (CAP).



Cau dirigir-se a l'especialista  
de ginecologia,  
ara llevadora de referència  
o ath/eth mètge/metgesa de familha.

Era endometriòsi ei ua malautia cronica qu'afècte ar endomètri, qu'ei eth teishut que recorbís er utèr. Provòque qu'aguest teishut creishe e s'implante dehòra der utèr (per exemple, enes ovaris, enes trompes de Fallòpi, en budèth, ena veishiga urinària o eth rècte).

Aquest teishut desplaçat respon, coma eth der utèr, as ormones que produsissen es ovaris pendent eth cicle menstruau: ei a díder, prolífère, se despren e se descame pendent era menstruacion. Aguesta descamacion, que non pòt èster exteriorizada deth còs, produsís quistes ovarians, noduls e aderéncias.

D'auti simptòmes dera malautia pòden èster:

- Sagnada entre períodes menstruaus.
- Sagnada menstruau excessiva.
- Problèmes intestinaus (còlics, diarrèa, constipació...).
- Afeccions urinàries e transtorns relacionadi.
- Agotament, astènia o fatiga

Entre 30% e 50% des hemnes damb endometriòsi son esterils, e entre 50% e 60% des hemnes esterils an endometriòsi.

Era endometriòsi pòt afecctar  
**1 de cada 10 hemnes**  
d'entre **15 e 50 ans**.



Ei era malautia ginecologica mès freqüenta e soent se'n retarde eth diagnostic (se tarde ath torn d'entre cinc e nau ans tà diagnosticar-la) pr'amor que pòt èster asimptomatica, per diagnostics erronèus peth desconeishement dera malautia o pr'amor que se da pòca importància as simptòmes pera faussa credença qu'era règla a d'èster dolorosa.

Se tracte d'ua malautia benigna, non cancerigèna, que pòt auer un impacte important ena qualitat de vida des hemnes que la patissen.

## Causes

Se'n desconeish era causa, mès i a diuèrses teories científiques sus era origina dera malautia. Era menstruacion retrograda ei era mès acceptada. En aguest procès, er endomètri se desplace tà darrèr a trauès des trompes de Fallòpi, en lòc de hè'c tà deuant entà èster expulsat en forma de sang menstruau.

S'an identificat quauqui factors de risc relacionats damb era genetica, era reproduccio e era menstruacion:

### FACTORS PREDISPOENTS

- Antecedents familiaus.
- Menstruacion d'aparicion doriua o de desaparicion tardiuia.
- Cicles menstruaus cuerts (de mens de 27 dies).
- Menstruacion de longa durada (7 dies o mès).
- Quinsevolh variacion que sigue anatomica que dificulta era gessuda dera sagnada menstrua deth còs.

## Diagnostic

Eth diagnostic dera endometriòsi pòt includir era realizacion de diuèrses pròves que permeten detectar era preséncia de lesions derivades dera malautia:

- Exploracion fisica.
- Ecografia transvaginau.
- Ressonància magnetica.

S'eth mètge o metgessa suspècte qu'era endometriòsi s'a estenut tà d'auti organs o a localizacions especiaus o ben a de besonh mès informacion, pòt demanar d'autes pròves.

## Tractament

Eth tractament s'a d'individualizar en fucion des simptòmes, eth desir gestacionau e es besonhs personaus. Es objectius deth tractament entara endometriòsi son:

- Suprimir-ne es simptòmes (en especiau, eth dolor pelvian e abdominal)
- Milhorar era fertilitat
- Evitar era progression dera malautia

## Víuer damb era endometriòsi

Els simptòmes dera malautia pòden afectar grèu-ments era qualitat de vida des hemnes que la patissen, ja que pòt influir en diferenti encastres:

• **Psicologic.** Eth patiment pera manca d'informacion, eth desconeishement per part dera societat en generau, eth dolor perlongat enes formes mès grèus, era lensor entà arténher eth diagnostic, problemes reproductius o es conseqüéncies deth tractament hèn que i age hemnes que non poguen desenvolopar-se normaument en dia a dia. Ei abituau qu'era malautia vague acompanhada de problemes coma era depression e era ansietat.

- **Sexuai.** Era malautia soent produsís dolor en mantier relacions sexuaus damb penetracion. Aguest hèt pòt dificultar gaudir d'ua vida sexual pleia, pòt amendrir era autoestima e perjudicar es relacions de parelha.
- **Familiau, sociau e laborau.** Era endometriòsi pòt alterar es dinamiques familiaus, afectar es abilitats sociaus e hèr a baishar era capacitat de traballh.

Sollicita ua visita en tòn

**Centre d'Atencion ara Salut Sexuai  
e Reproductiva (ASSIR)**

o en tòn

**Centre d'Atencion Primària (CAP)**



Tot soent se da  
pòca importància as  
simptòmes dera  
malautia: aquerò  
ne retarde eth diagnostic.

**061 CatSalut**  
Respon

Cost de la fruenda: segons operadora.

/Salut

 Generalitat  
de Catalunya